

šibenskilist

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RĀDNOG NARODA OPĆINE ŠIBENIK

Sastanak političkog aktiva Šibenika

Razmotrene teze novog penzijskog sistema

Diskusija će se provesti u svim radnim organizacijama

Teze zakona o novom penzijskom sistemu bile su glavni predmet rasprave na sastanku političkog aktiva, koji je u nedjeljak 9. o. m. održan u dvorani Društvenog doma u Šibeniku. To je ujedno bio početak razmatranja koja će se slijedećih dana provesti u svim radnim organizacijama na području šibenske općine. Ovom skupu prisustvovali su sekretar Općinskog komiteta SK Paško Periša i predsjednik Općinskog odbora SSRN Josip Ninić.


U uvodnom izlaganju Vlatko Mrša podukao je najvažnije karakteristike iz prijedloga novog zakona o penzionom osiguranju a zatim je kroz diskusiju iznjeto više primjedaba i prijedloga na teze. Načelo solidarnosti i prava imaju dominantnu ulogu u penzijskom osiguranju, tako je rekao jedan od diskutanta. Međutim, prema pravilu ovog zakona: koliko daješ, oliko ćeš primiti, dovodi u neovoljan položaj osiguranika u skromnim osobnim dohodima. Stoga je predloženo da se taj princip u daljnjim diskusijama detaljno razmotri, a posebno u adnim organizacijama.

Da bi se smanjio ubrzani rast penzionera, kako su to pokazale analize iz posljednjih nekoliko godina, zauzeto je stanovište da se prihvati teza od 40 odnosno 5 godina radnog staža. Ovdje, međutim, bilo onih koji su astupali suprotno mišljenje o razlažući to činjenicom, što u posljednjim godinama radnog štaža dolazi do osjetnog smanjenja radne sposobnosti. Sto se iće teze po kojoj se za osnovu mirovne uzima prospekt iz posljednjeg potgodisnjeg odnoga desetogodišnjeg primanja, lat je prijedlog da sam osiguranik izabere razdoblje od pet godina u posljednjih deset godina provedenih na radnom mjestu.

Vrlo interesantna diskusija volila se o pitanju reguliranja statusa borca. Bilo je podijeljeno mišljenje: da li da se graniči za priznavanje tog statusa omanske ispred ili iz 9. rujna 1943. godine. Naime, boračke organizacije i organi socijalnog siguranja nailazili su na znate teškoće oko utvrđivanja boračkog statusa. Dok su jedni bili mišljenje da granica za priznavanje statusa borca ostaje i dalje 9. rujna 1943., drugi su zahtevali stanovište da se ona pruži do kraja 1943. godine s tim da učesnici rata budu svrstani u posebnu kategoriju s umanjenom penzijom. I još jedno

važno pitanje bilo je u centru pažnje političkih aktivista. Zbog beneficija kojima podliježu članovi boračkih organizacija predloženo je da oni postanu briga federacije, a ne fondova penzionog osiguranja koji će biti postavljeni na ekonomskoj osnovi. U protivnom to bi u priličnoj mjeri teretilo te fondove.

Na kraju je bilo riječi i o tezi prema kojoj se za osnovu novog penzionog osiguranja uzima učinak pojedinca, pa je primijenjeno da će se nejednakost u primanjima u istovrsnim radnim organizacijama nepovoljno održati i na penzije kod većeg broja osiguranika. (j)



Izgradnja sinter-uređaja u TEF-u

Aktuelni problemi fizičkog odgoja

Novi zadaci u sportu

U Saveznom odboru Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije uskoro će se održati sastanak sa predsjednicima glavnih odbora SSRN republika i drugim političkim radnicima, na kome će se još jednom razgovarati o problemima fizičke kulture, osobito o negativnim pojavama u toj oblasti. To je zaključeno na nedavnoj sjednici sekretarijata Saveznega odbora SSRN na kojoj su, između ostalog, razmotrene i teze Jugoslavenskog saveza organizacija za fizičku kulturu i tretirani mnogi drugi aktuelni problemi fizičke kulture i vrhunskog sporta.

Februara prošle godine, Jugoslavenski savez organizacija za fizičku kulturu je u provođenju svojih konceptacija dobio i punu podršku Saveznega odbora SSRN, podršku koja je jasno izražena i u posebnoj Preporuci upućenoj svim društvenim i političkim organizacijama. Na posmenutoj sjednici sekretarijata istaknuto je da su stavovi u Preporuci o problemima fizičke

kulture i dalje aktuelni i da u tom svjetlu pokrenuta pitanja u tezama JSOFK zaslužuju ozbiljniji tretman u zainteresiranim organizacijama i organizacijama na svim nivoima. U diskusiji su izdvojena kao aktuelna dva problema: prvo, masovna fizička kultura kao potreba radnog čovjeka i preduslov takozvanom vrhunskom sportu i, drugo, odgojni problemi u sportu.

U tom pravcu je još jednom data puna podrška prijedlozima i akcijama za dalje omasovljenje i jačanje organizacija koje se bave fizičkom kulturom. U vezi s tim je naglašeno da treba veću pažnju posvetiti sadržini i kvalitetu fiskulturne nastave u školama, kako bi bila efikasnija i korisnija po zdravlju i fizičkom razvoju učenika. Preporuka o izgradnji materijalne baze u okviru škola trebalo bi također ozvaničiti odgovarajućim dokumentima i upornje se založiti u komunalnim zajednicama da se ona provede u život. Data je i podrška prijedlozu o uvođenju obavezne fiskulturne nastave na univerzitetima.

Posebno je naglašen značaj razvijanja sportske aktivnosti među radnicima, pri čemu je kritički konstatirano da još prevladava orientacija na razvijanje klasičnih oblika koji nisu pristupačni širokem krugu ljudi. Uzroci za nedovoljnu aktivnost leže i u nedostatku kvalificiranih sportskih radnika sposobnih da unapređuju ovu aktivnost u radnim kolektivima. To se odnosi i na omasovljenje sporta u selima. Na sjednici je izraženo

no mišljenje da se razvijanjem mjesnih zajednica otvaraju veće mogućnosti za razvoj masovnog sporta u okviru naselja, u kojima je — organiziranom akcijom SSRN i građana — moguće i skromnim sredstvima stvarati materijalne uslove za zadovoljavanje potreba djece i odraslih. Urbanistička rješenja novih naselja ne bi smjela da zanemaruju ove potrebe građana.

Ozbiljne kritike su upućene i odgovornim faktorima zbog pretjerivanja u finansiranju izgradnje objekata iz društvenih fondova, koje koristi mali broj sportista, a što u posljednje vrijeme dobija sve veće razmjere. Zapažene su i pojave nepravilnog subvencioniranja takvih objekata, posebno nogometnih stadiona. Prevladalo je mišljenje da bi sportske terene trebalo tretirati kao javne službe komunalnog značaja, pristupačnih pod jednakim uslovima svim sportskim organizacijama u komuni. To je i najbrži i najispravniji put da se mnoge riječi pretvore u djelo, da se otkloni mnogi nesporazumi i negativne pojave.

Savezni odbor SSRN je preporučio sportskim radnicima i rukovodstvima svih sportskih organizacija da prije donošenja sedmogodišnjeg plana prodiskutiraju s odgovarajućim faktorima u komunalima i republikama o potrebama razvoja fiskulturne djelatnosti u narednim sedam godinama. Novi prijedlozi trebalo bi da se zasnivaju na pozitivnim inicijativama koje izrastaju u okviru komuna. Sto je, naročito važno, prvenstveno bi trebalo financirati izgradnju objekata koje će koristiti veći broj sportista.

U vezi s odgojnim problemima i negativnim pojavama u sportu, na sjednici sekretarijata Saveznega odbora SSRN je istaknuto da uzroke raznim slabostima treba tražiti manje u objektivnim, a više u razlozima subjektivne prirode.

Z. S.

Kako rješavati žalbe građana

Osvrnut ćemo se na jednu pojavu, koja je uvjetovana nizom objektivnih činilaca, kao i izvjesnim birokratskim tendencijama. Građani, pogotovo oni u radnom odnosu, obraćaju se u velikom broju višim organima i rukovodiocima zbog povrede određenih prava. Te brojke i konstatacija su češće predmet razmatranja predstavnika i političkih faktora. Predstavke, pritužbe i žalbe građana su svojim brojem impozantne i zato je od osobitog značaja pronaći najefikasnije metode za njihovo rješavanje. U protekloj godini na primjer, Inspekcija rada je intervenirala u 20.226 slučajeva radi predstanka radnog odnosa, koji su većinom bili protupropisni. Inspekcija rada općine Šibenik je samo u 9 mjeseci jedne godine primila 900 predstavki, tj. 100 ih je bilo prosječno u mjesecu. One su uglavnom bile opravdane. Ovdje treba imati na umu i ostale instance u općini, koje su ukupno imale vjerovatno još više predmeta od navedenih.

Nije nam namjera da istražujemo njihov karakter i izvore, već da vidimo kako se to općenito manifestira. Naprijed smo istakli jedan karakterističan anahronizam, potpuno nespojiv sa principima radničkog samoupravljanja, — nepravilan prestanak radnog odnosa, gdje dominantno mjesto zauzima otkaz. Na ovaj način otkaz prelazi obim pojma iz radnog prava i proteže se općenito na određene odrame društvene svijesti. U jednom manjem mjestu kada radnik dobije otkaz (misleći onaj nezakoniti), onda se u svijesti njegovih sugrađana javljaju asocijacije o njegovoj nedisciplini, neposlušnosti i općenito lošim svojstvima. Za ispitivanje istine nema što se vremena, a predrasude su prisutne. Ovaj radnik ne samo što je izgubio na svom društvenom ugledu, već je i u težoj poziciji u pogledu ponovnog zaposlenja, pogotovo ako je bez kvalifikacije.

I pravosudni organi u interpretaciji i prijemni instituti otkaza su u posljednje vrijeme zauzeli jedno šire stanovište. Naime, sudovi su ranije ispitivali samo formalnu stranu zakonitosti otkaza. Danas, međutim, sudovi ispituju i istinitost obrazloženja otkaza. Ovim se je u velikoj mjeri smanjila samovolja i birokratske preokupacije kod ovog načina predstanka radnog odnosa.

Ne samo u šibenskoj općini, već općenito radnici se vrlo malo svojim pritužbama obraćaju neposredno najbližim forumima u samoj radnoj organizaciji, kao što su organi upravljanja, sindikat, komisije i ostalima. Ondje, gdje se radničko samoupravljanje nije dovoljno afirmiralo, gdje ne postoji kvalitetan rad sindikalne organizacije i ostalih subjektivnih snaga, lakše se provuće samovolja pojedinaca ili grupa. Sindikalne podružnice neznatno ili općenito ne koriste pravnu službu u poduzeću, koja bi mogla biti od ispoljivača oko objašnjenja pojedinih prava i obaveza radnika iz radnog odnosa. Razumljivo da je i to jedan od razloga zašto radnici ponekad »preškoče« instance kod rješavanja poje-

• naš komentar •

dinih slučajeva. U Šibeniku organiziranu pravnu službu ima samo 8 privrednih organizacija, i one se u tom pravcu upoređuju ne koriste. Nije to čudo, i drugdje stvari stoje slično. U 26 anketiranih poduzeća u Beogradu zapaženo je, da su tokom jedne godine dana članovi ovih radnih zajednica podnijeli 2.900 žalba raznim organima. Od toga broja samo ih je 80 upućeno sindikalnim podružnicama.

Komisije za predstavke i pritužbe Savezne, kao i republičkih skupština razumljivo da već duže vremena izučavaju ove pojave. O tome je bilo nedavno govor na sjednici Savezne vijeća. U eksposuzu koji je podnijeo predsjednik Komisije za predstavke i pritužbe, drug Biljanovski, naglašeno je, da u našem sistemu žalbe građana moraju predstavljati važan korektiv svakodnevnoj praksi. Žalbama treba prilaziti savjesno, jer se iza svake nalazi čovjek. U 1962. godini organima Federacije je upućeno 90.000 predstavki i pritužbi, gdje je 70 posto bilo opravdanih. Analizom je utvrđeno da je u velikom broju bilo povreda ličnih i drugih prava građana izigravanjem propisa, nesavjesnim vršenjem službenih dužnosti, birokratskim načinom rješavanja itd. Pojedini propisi pogoduju tim nepravilnostima, te bi zato suglašavanjem tih propisa s Ustavom trebalo ukloniti nedostatke, a pojedine odredbe je potrebno preciznije formulirati. Dalje je istaknuta potreba javnosti kod rješavanja žalbi u komunalima i radnim organizacijama. Na tim mjestima je potrebno stvarati pogodnu atmosferu za neposredno rješavanje ličnih i drugih prava građana. Da bi to našlo potpunijeg odzvaja, u statutima komuna i radnih organizacija trebalo bi definirati relaciju između općeg i društvenog interesa. Vidljivo je da postoji intencija da težište ovog rada bude na najbližim tijelima. Na sjednici je istaknuta potreba donošenja Zakona o postupku s predstavkama i pritužbama, koji bi utjecao na razvoj javnog mišljenja kod iznalaženja istine i u svakom konkretnom predmetu, sprečavao kršenje zakonitosti i razvijao humani odnos prema čovjeku.

Opštvornik

Novi propisi u pripremi

Kako će se birati organi samoupravljanja

Saveznoj skupštini upućen je prijedlog zakona o izboru radničkih savjeta i drugih organa upravljanja u radnim organizacijama. Na osnovu tog zakona izbori za radničke savjete u svim kolektivima vjerovatno će se održati do kraja maja.

Nove norme će bitno izmijeniti dosadašnju praksu u izboru radničkih savjeta i drugih organa upravljanja u radnim organizacijama. Prijve svega, kako nacrt zakona predviđa, osnovna načela za biračko pravo i izbor organa upravljanja biće jedinstvena i za radne organizacije u oblasti privrede i za ustanove. Ovaj princip je izvanredno značajan jer se njezinim provođenjem izjednačuje položaj radnih ljudi u privredi i društvenim službama u biračkom pravu i izborima.

Radnički savjet će se, ukoliko se predložene norme usvoje, birati na dvije godine, s tim što će se primjenjivati princip rotacije, što znači da će se svake godine polovina članova radničkih savjeta obnavljati. Mandat članova upravnog odbora traje bi godinu dana, a članove birao bi radnički savjet, odnosno radna zajednica kada ona vrši funkciju tog organa. Predlaže se da direktora radne organizacije imenuje i razrešava radnički savjet na prijedlog natječajne komisije u koju bi ulazili predstavnici radničkog savjeta i komune. Predloženim normama garantirala bi se i određena zaštita direktora od eventualnih neopravdanih odluka radničkog savjeta. Takoder bi se utvrdili i uslovi kao i osnov za razrješenje direktora radnih organizacija.

Među najznačajnijim odredbama prijedloga zakona ubraju se one odredbe kojima se proširuje biračko pravo i na lice koja nisu u radnom odnosu u radnoj organizaciji. Biračko pravo i pravo na izbor također bi imali učenici u privredi, sezonski radnici u svim djelatnostima koji do sada ni-

latnost, kao na primjer filmski radnici. Ovo pravo bi obuhvatilo i kategoriju honorarnih službenika i radnika pod uslovima da su taj radni odnos zasnovan na duži vremenski period od godine dana. Strani državljanji i lica bez državljanstva u određenim uslovima bi također imali pravo da učestvuju u biranju organa upravljanja.

Za razvijanje integracionih procesa izvanredno su značajni oni prijedlozi koji određuju

ju da broj članova radničkog savjeta zavisi ne samo i isključivo od broja radnih ljudi u izbornoj jedinici. Za kriterijum bi se, kako je predloženo, mogla da uzmu i druga mjerila kao što su visina dohotka koji ostvaruju radne jedinice u okviru kolektiva cijele izborne jedinice. Takvi kriterijumi bi, međutim, mogli da se primjenjuju jedino onda ako bi ih predviđao i statut radne organizacije uz izričitu saglasnost Općinske skupštine. D. M.

Jugoslavenska izložba štampe, radija i televizije

U vremenu od 24. aprila do 3. maja 1964. u halama Beogradskog sajma bit će priredena Izložba jugoslavenske štampe, radija, televizije i drugih vidova informacije. Prijedlog da se ova izložba organizira prihvaćen je na novosadskoj konferenciji novinara Jugoslavije i treba da bude političko-propagandna manifestacija s ciljem da afirmira društvenu ulogu i značaj sredstava informiranja. Istovremeno, uz djevelovanje drugih društvenih i političkih faktora, treba da ostvare dostignuća i mogućnosti daljeg razvoja savremenih sredstava za obavještavanje.

Štampe

Jedna od osnovnih karakteristika izložbe bit će u tome što će prikazati razvoj modernih sredstava informiranja u našoj zemlji od prvih početaka do danas i što se daje vidno mjesto štampi, radiju, televiziji i drugim vidovima informacije u socijalističkoj Jugoslaviji uz isticanje njihovih svojevrsnih zadataka i tributa koji su uslovljeni sistemom društvenog i radničkog samoupravljanja. Osim toga,

zija priredit će svoju izložbu kojom će prikazati raznoj, rad, dostignuća i tehničke eksponate.

Dosad su preduzete opsežne organizacione mјere: oko 1.600 listova periodičnih izdanja i časopisa dobilo je poziv za učestvovanje. Pozvani su i industrijski proizvođači opreme i reprodukcijalnih materijala, koji snabdijevaju sredstva informacije.

U okviru izložbe priprema se i niz specijaliziranih izložbi: izložba sindikalne štampe (bit će otvorena u vrijeme održavanja Kongresa SSJ), zatim izložbe omladinske, humorističke, turističke i druge štampe. Posebno će biti priređena izložba armijske štampe. Na Izložbi će učestvovati »Filmske novosti«, koje će pored opreme izložbe pripremiti i specijalni kino-program i neprekidno prikazivati filmske žurnale, dokumentarne filmove, pojedine filmove »Zastava film« i reklamne filmove.

Otvaranjem izložbe počet će i akcija »Mjesec dana štampe«. Za to vrijeme predviđa se niz konkretnih aktivnosti političkih, društvenih, novinarskih i novinarsko - izdavačkih organizacija u rješavanju aktualnih problema sredstava informacija, u njihovom širem korišćenju u političkoj praksi i društvenoj aktivnosti i samoupravnoj praksi proizvođača i drugih građana.

Z. K.

ovih dana u zemlji

Sjednica Izvršnog vijeća Sabora

Izvršno vijeće Sabora razmotrilo je kretanje privrede u Hrvatskoj na početku ove godine. Ono je u cijelini uvezši pozitivno iako ima i stanovitih teškoća. Između ostalog, industrijska proizvodnja porasla je za 11,5 posto u odnosu na januar prošle godine, dok je porast izvoza još veći i premaže 40 posto. Međutim, i pored toga neke grane industrije nisu uspjele dosegći ni prošlogodišnji nivo proizvodnje, a rezultate izvoza umanjuje veliki porast uvoza. Posebnu teškoću za privredu u ovom razdoblju predstavljalo je pomjicanje elektroenergije, te tendencije porasta cijena.

Na ovoj sjednici Izvršno vijeće prihvatiće je i Nacrt Zakona o zanatskim radnjama samostalnih zanatlja, razmotrilo informaciju o uvođenju 24-satnog radnog tjedna i pozitivno ocijenilo i prihvatiće nacrt dugoročnog razvoja nerazvijenih područja Banije.

Sindikat o društvenim odnosima

Neke slabosti u društvenim odnosima u radnim organizacijama bile su glavna tema o kojoj se raspravljalo na nedavnom plenumu Centralnog vijeća Saveza sindikata Jugoslavije. Diskusija se o tom slabostima, prema mišljenju plenuma, ne pokreće zato što su te pojave tipične za naše društvo. Zato se ovom prilikom na njih posebno ukazuje kako bi se odnosi u radnim kolektivima brže razvijali na još demokratskim osnovama. Radi se pretežno o kršenju osnovnih samoupravnih prava radnika i problemima do kojih dolazi zbog slabog materijalno-ekonomskog položaja nekih radnih organizacija.

Plenum je razmotrio i pripreme za V kongres SSJ, na kome će biti podneseno tridesetak referata.

Aktivnost u Saveznoj skupštini


Ovih dana zabilježena je intenzivna aktivnost u Saveznoj skupštini. Održane su sjednice većeg broja skupštinskih odbora. Na zajedničkoj sjednici četiri privredna odbora razmotreni su neki problemi opskrbe, proizvodnje i standarda. Posebno je upozorenje na činjenicu da je daljnji porast standarda jedan od osnovnih uvjeta za ispunjavanje planских zadataka.

Radne akcije omladine u ovoj godini


Omladina Jugoslavije sudjelovat će ove godine u gradnji kontinentalnog dijela Jadranske magistrale od Kolašina do Bijelog polja. To je rečeno na plenumu CK SKJ. Međutim, omladina je spremna da, ukoliko je to potrebno, radi i na priobalnim dionicama magistrale.

Omladinske brigade radit će i na nekim radilištima u Skoplju.

Također je izražena spremnost omladine da radi na nekim objektima 7-godišnjeg plana koji će biti naknadno utvrđeni.



Sibenik: Unutrašnjost Gradske vijećnice



PROSLAVA DANA ŽENA

Sibenik

OSMI MARTA — DAN ŽENA svečano je proslavljen u Sibeniku. Glavne svečanosti održane su u subotu u radnim kolektivima, ustanovama i školama.

Aktivi žena u Kistanjama, Vrbniku, Golubiću, Strmici i drugim selima organizirali su prirodne priredbe. (m)

Drniš

Međunarodni praznik žena — 8. marta proslavljen je u Drniškoj općini, uglavnom, u školskim klupama i intimnim prostorijama roditeljskih domova, pa je on ove godine bio više u znaku Dana majki nego Dana žena. Mali učenici osnovnih škola svojim nesigurnim rukopisima izlili su svu svoju ljubav majkama i toplu zahvalnost svojim učiteljicama.

Sekcija za društvenu aktivnost žena u Drnišu organizirala je posjete majkama palih boraca, a u subotu uveče priredila je tradicionalni ples u dvorani DTO »Partizan«. (c)

Vrpolje

Društvo »Naša djeca« u Vrpolju i ove godine organiziralo je svečanu proslavu u povodu 8. marta. Dramska sekacija ovog društva prikazala je u prepunoj dvorani tri komada s tematikom iz NOB-e, a žene ovog mesta položile su vijence na spomenik palim borcima. Navečer je poslije skromne zakuske priređen ples.

Vodice

Proslavu Dana žena u Vodicama uveličala je mjesna glazba koja je na Poljani maršala Tita održala koncert pod vodstvom novog dirigenta Vodičke glazbe prof. Žvonka Miloševića. Poslije podne nastavljeno je narodno veselje koje je potrajal do kasno u noć.


iz 'naših' kolektiva

TURISTICKI BIRO u Vodicama namjerava u neposrednoj blizini turističkog naselja, u toku ovogodišnje sezone, smještaj radi snabdijevanja gostiju: štampom, razglednicama, poštanskim vrijednotama, cigaretama, suvenirima i čestitim potrepštinama. Dok radovi na kiosku ne budu dovršeni, Turistički biro osigurat će vezu čamcima na relaciji: Vodice - autokamp - Vodice, da bi se turisti koristili uslugama u samom mjestu.

SIBENSKA PODUZEĆA »Izgradnja«, »Kamenar«, »Elektra«, »Vodovod i kanalizacija« i »Kornat« zajednički će poći novu barutanu. Ovoj akciji pridružiti će se riječki »Asfalt« i beogradski »Mostogradnja«, koji će također koristiti usluge nove barutane za vrijeme izvođenja građevinskih radova na području Sibenika. Na temelju zajedničkog odgovora svako zainteresirano poduzeće prihvatiće je obavezu iz svoje osnovne djelatnosti.

KOMUNALNA BANKA u Sibeniku dodijelila je 41-om domaćinstvu Vodica turistički kredit, u iznosu od 13,400.000 dinara za modernizaciju smještajnih kapaciteta kućne radnosti. U prvom redu za uvođenje sanitarnih uređaja i sobnog namještaja. Prošle godine, isti kredit, koristilo je 51 domaćinstvo u vrijednosti od 14,175.000 dinara.

TEKSTILNA TVORNICA »JADRANKA« prišla je izgradnji spremišta za uskladištenje svojih proizvoda. Gradnja skladišta povjerenja je građevnom poduzeću »Izgradnja« čija vrijednost iznosi oko 900 tisuća dinara. M. M.



Iz TLM »Boris Kidrič«

PREDNACRT DRUSTVENOG PLANA ZA 1964. GODINU NA ZBOROVIMA BIRAČA U DRNIŠKOJ OPĆINI

Poslije nedavno završenih razgovora o Prednacrtu statuta drniške općine, prošle su nedjelje počeli zborovi birača na kojima se raspravlja o Prednacrtu društvenog plana za 1964. godinu.

Predloženi Društveni plan naišao je na pun interes kod građana i službenici Općinske skupštine koji su radili na njegovoj izradi nalaze se »pod unakrsom vatrom« brojnih pitanja i za svaku stavku daju dokumentirana obrazloženja. (c)

OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE U DRNIŠU RASPRAVLJA O NOVOM PENZIONOM SISTEMU

Plenum Općinskog sindikalnog vijeća, proširen s predsjednicima radničkih savjeta i s direktorima nekih poduzeća, raspravlja je u Drnišu o novom penzionom sistemu. Opširno izlaganje o njegovim osnovnim načelima dao je Ivo Ramljak, pomoćnik direktora Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje u Šibeniku.

Kako je to pretežno rudarski kraj, u centru diskusije se nalazio beneficirani radni staž za čije financiranje u današnjim uslovima ne mogu da osiguraju sredstva. Dati su prijedlozi i sugestije za rješavanje tog pitanja. (c)

SMRT ARHIMANDRITA OPĀCICA

U drevnom manastiru »Krka« kod Kistanja, odtizeo je sebi život arhimandrit Nikodim Opačić, dugogodišnji upravitelj tog manastira.

Slučaj se dogodio rano izjutra. Opačić je nađen mrtav u svojoj sobi, a kraj njega vlastita lovačka puška iz koje je opačić metak u srce.

Pokojni Opačić je za vrijeme rata pomagao NOP. Nekoliko mjeseci do kapitulacije Italije bio je interniran na Molatu.

Pred dvije godine odlikovan je Ordenom za građanske zasluuge.

Mnogo se brinuo o čuvanju bogate manastirske zbirke i biblioteke. Narušeno zdravljem bilo je povod što se arhimandrit Opačić odlučio na taj čin. (m)

Raspodjela dohotka u školama drniške općine

Analiza stanja i uspjeha škola na kraju prvog polugodišta, prijedlog Odluke o prelasku na raspodjelu dohotka u školama, izmjena Odluke o broju i sastavu novog Savjeta za prosvjetu i imenovanje komisije za ocjenjivanje prosvjetnih radnika nalazili su se na dnevnem redu sjednice Savjeta za prosvjetu, koja je održana u Drnišu prošle subote.

Iscrpan i dokumentiran izvještaj o uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta pripremljen je pedagoško-instruktivna služba Odsjeka za prosvjetu. Izbjegavajući obilje cifara u brojnim tabelama, napomenut ćemo da je polugodište završeno s neuspjehom i da je svaki treći učenik ocijenjen barem s jednom negativnom ocjenom.

I uspjeh u školama drugog stupnja nije ništa bolji od uspjeha u osnovnim školama. Kao kurioziteti svoje vrste spomenute su škole u Šiveriću koja radi pod najpovoljnijim

uslovima, a ima najslabiji uspjeh i škola u Drinovcima čija su niža odjeljenja postigla najbolji, a viša odjeljenja najslabiji uspjeh.

Savjet je donio odluku da sve odgojno-obrazovne ustanove u općini od 1. maja predstaviti raspodjelu ukupnog dohotka u školama prema radu. Jedina vrednovanja rada je školski i nastavni sat, a u početku će se najveća pažnja posvetiti kvantitetu rada, da se kasnije nađu kriteriji i za vrednovanje kvaliteta.

Kako novim načinom izbora članova savjeta otpada delegatski sistem, već članove bira Općinska skupština na svojoj sjednici, Savjet je predložio da se izabere 23 člana.

Za one prosvjetne radnike koji podliježu ocjenjivanju, komisiju će sačinjavati predsjednik školskog odbora, upravitelj škole i prosvjetni savjetnik. (c)

F. Čašin:

Htjela je da izgleda lijepo

— Tebi je potreban odmor. Poći ćeš u bolnicu.

Dva esesovca iz njegove pratnje ščepali su Rivu za ruke.

— Neću u bolnicu . . . hoću da radim! — povikala je Riva.

Bilo je zadivljajuće kako ta djevojka, od koje su ostale samo oči ramena na kojima je visila haljinu, može tako jako da više i to onda kada joj predlažu odmor. Njeni prsti grčevito su stegli Magdalenu ruku. Esesovci su morali da joj izvrnu ruke kako bi je odvojili od Magdalene.

Posljednji put Magdalena je vidjela ogromne smede Rivine oči, oči u kojima je bilo toliko tuge, gotovo neljudske. Siva marama je sklinzula na stranu, a potom pala na zemlju. Nepokrivena glava, crna tri centimetra duga kosa, oči od užasa izlaže iz duplji, usta razapljeni u očajni jauk, — to je dvadesetgodишnja djevojka.

— Neću u bolnicu . . . Ja hoću da radim!

Magdalena je za korak pošla prema Rivi kada je htjela da joj pomogne, ali ju je nadzornica odgurnula.

— Ti si također bijleda, ali sačekaj do suda.

Aa zatim su isčezele Rivine, jer su esesovi odvukli djevojku na drugu stranu ljekareve pratnje i predali je drugim esesovcima. Nadzornica Hilda udarila je Riju bićem od odješćenog telefonskog kabla i naredila joj da sjedne. Začas se kabl obavio oko Rive na či-

Kninski vatrogasci položili jedan težak ispit

Kninski vatrogasci nedavno su položili jedan ispit. Bili su suočeni s takvim pozarom koji je mogao do temelja uništiti cijelu »malu kninsku industriju«. Radilo se o nastalom pozaru u »preparandiji« pod čijim zajedničkim krovom rade Štamparija i kartonaža, poduzeće »Krk«, koje izrađuje madrace i druge tapetarske proizvode i poduzeće za izradu konfekcije »Kninjanka«. Ugrožena je bila društvena imovina u vrijednosti od preko 1,5 milijarde dinara. Da nije obuzdana stihija pozara, preko 300 radnika, pretežno žena, izgubilo bi svoja radna mjesta. Uvjek spremni kninski vatrogasci uspjeli su nakon višesatne borbe ugasići požar u »preparandiji« i zanatstvu društvenog sektora spasiti od katastrofalnih posljedica.

Da nije obuzdana stihija pozara, preko 300 radnika, pretežno žena, izgubilo bi svoja radna mjesta. Uvjek spremni kninski vatrogasci uspjeli su nakon višesatne borbe ugasići požar u »preparandiji« i zanatstvu društvenog sektora spasiti od katastrofalnih posljedica. Sva tri poduzeća, u znak zahvalnosti, iz svojih sredstava, iznosom od 300.000 dinara, nadržili su Dobrovoljno vatrogasno društvo u Kninu.

Kninski vatrogasci potječi su s pod vrataša. Ne isključuje se mogućnost da je varnica pala baš na otvor na

kojemu su nedostajala vrataša i tako zapalila otpatke tekstila. (m)

UMRO PROF. ZORAVKO IKICA

Osmog marta, rano izjutra u 59. godini života umro je u Splitu profesor Zoravko Ikica, prosvjetni savjetnik u Kotarskom zavodu za školstvo i dugogodišnji direktor kninske gimnazije.

Zoravko Ikica potječe iz siročine kninske porodice. Školovalo se pod vrlo teškim uslovima. Službovao je u Nikšiću, Osištu i drugim mjestima, a kao direktor u Šibeniku, Zadru i Kninu. Iz Knina je pred četiri godine otišao na novu dužnost u Split.

Kao nastavnika, rukovodioca škole i čovjeka krasile su ga najljepše osobine. Kao društveni radnik bio je aktivan i na drugim područjima. Izvrstan predavač na tribini Narodnog sveučilišta i na tribinama mlađih.

Kao izvrstan poznavalac prošlosti kninske tvrdave, na njezinu

nom ulazu 24. aprila 1954. dočekao je predsjednika Tita.

Od Konzervatorskog zavoda Dalmacije imenovan je počasnim konzervatorom. Osnovao je u Kninu odbor za čuvanje kulturno - historijskih spomenika a kasnije i Muzejsku zbirku.

Kovčeg sa posmrtnim ostacima Zdravka Ikice bit će 9. marta prenesen Knin i izložen u središnjoj gimnaziji u kojoj je dug niz godina djelovao i odgajao brojne generacije mlađih u duhu bratstva i jedinstva, spremajući ih ujedno za životne pozive i da je školovan.

U ponedjeljak u 15 sati pogrebna povorka formirat će se pred gimnazijom i krenuti prema novom groblju, gdje će, ispraćen od svojih sugrađana, Zdravko Ikica biti sahranjen.

Savjeti poljoprivrednicima

Uništavanje medića na smokvama

Smokvini medić svake godine nanosi velike štete. Ni niske temperature ne mogu da uništiti, jer ima voštane pokrijeve koji ga štite u obliku štitnika.

Medići ne napadaju samo smokve. On ide i na vinovu lozu i druge voćke. Napadnuti stabla lako je razpoznati. Štitnići su napadali vatrogasci, gušio ih je dim, disanje je bilo veoma otežano, ugljenični monoksidi je omamljivao. Trovanje je dobio Eugen Maglica, koji je bio prevezut u bolnicu gdje mu je ukazana pomoć. Bez zaštintih maski, korištenje maramicama natopljениh octom, da bi se snošljivije disalo, sve to ukazuje pod kakvim uslovima su radili kninski vatrogasci u ovom pothvatu, koji se sinatra jednim od najtežih posljednjih godina.

I ovaj slučaj požara u »preparandiji« ukazuje da bi poduzeće koja tu rade, moralia imati jedno stručno lice koje bi značilo postupati i druge upućivati u slučaju izbijanja požara. Ujedno vatrogasnoj preventivni trebalo bi pokloniti veću pažnju, jer od šest aparata koji su u potrebljenju pri pojavi požara, ni jedan nije funkcionišao.

Požar je izgleda nastao zbog neispravnosti dimovodnih cijevi u zgradama. Utvrđeno se da na otvorima dimnjaka u zidu nije bila smotra dimnjaka u zidu nije bila smotra.

Na tankim i deblijim grančicama ovaj štetnik pripremio i nepomičan sjeti, te pomoću tanke i dugačke sisaljke više biljni sok, koji je stablu potreban za uzrast i stvaranje zelenle mase i plođava. Uslijed toga dolazi i do slabljenja kondicije stabla, podbacivanja u prinosu, a u uzaštopnom napadu od nekoliko godina i do uginuća stabla.

Mlade uši preko ljekova dok su pripremene na lišće, a i starije u proljeće, kad sišu na grančicama, izbacuju iz sebe kroz posebne cjevčice veliku količinu slatkog tekućine koja sипа sa napadnutim voćaka kao sitna kiša. Male kapi ovog slatkog izmeta koji poljoprivrednici na

zivaju medljika hvataju se po lišće i granama kao sjajna prevlaka. Još kad se na nju naseli čadevica lišće postane nesposobno za uzimanje hrane, što one mogućava razvitak stabla i plođava.

Borba protiv ovog štetnika, čije suzbijanje ima i ekonomski značaj, provodi se sasvim malo na našem području. Tačno je da ga neki poljoprivrednici uništavaju čišćenjem rukom. Danas takav mučan posao zaista nije potreban, jer postoji vrlo efikasna kemijska sredstva za uništavanje medića. To su žuto ulje, Rumesan ili Kreozan, sa kojima se vrši prskanje stabala za vrijeme zimskog mirovanja, kad je inače i najsigurnija borba protiv medića. Čim se sa pupova odvrene zaštinti listići, ne smiju se više vršiti prskanja sa naveđenim sredstvima. Uništavanje ovog štetnika može se vršiti i za vrijeme vegetacije. U tom slučaju upotrebit će se Fosferno 20, Dimekron i Ekatin. Ova sredstva kolaju sokovima kroz biljku i na taj način uništavaju medića, koji siše tako otrovane sokove. Pri upotrebi svih naveđenih preparata potreban je savjet poljoprivrednih stručnjaka, kao i oprez zbog otrovnih sastojaka koji se u navedenim preparatima nalazi.

inž. M. B.

Na tankim i deblijim grančicama ovaj štetnik pripremio i nepomičan sjeti, te pomoću tanke i dugačke sisaljke više biljni sok, koji je stablu potreban za uzrast i stvaranje zelenle mase i plođava. Uslijed toga dolazi i do slabljenja kondicije stabla, podbacivanja u prinosu, a u uzaštopnom napadu od nekoliko godina i do uginuća stabla.

Magdalena se odjednom osjetila vrlo usamljenjem. S Rivotom se upoznala još u transportu, kada su ih dovodili na rad u Njemačku. Riva je optužila logora zato što je na odjeći imala našiveni žutu zvijezdu.

Cesto su se sjećale svojih, tamo u Rivi, i tada im je život izgledao podnošljiviji. Rive više nema. Magdalena je pod ruku već držala smedokosa djevojku na čijim grudima je bio prišiven crveni trougao sa slovom »F« — djevojka je bila iz Francuske. No od lazareta, dječake i krematoriјa, nije spasavalo ni slovo »F«. Ništa. Sva slova su ovdje bila podnijeta u slobodu.

Magdalena se odjednom osjetila vrlo usamljenjem. S Rivotom se upoznala još u transportu, kada su ih dovodili na rad u Njemačku. Riva je optužila logora zato što je na odjeći imala našiveni žutu zvijezdu.

— Ti se ne žuriš! Blijeda si! Morat će vjerovati da te pošaljem u bolnicu na odmor! — reče nadzornica.

Magdalena pokaza broj, podigne se i nastavlja da radi. Ušla je u jednu rupu i spazila jednu žensku tašnu. Krišom ju je otvorila s nadom da će u njoj naći kruh. No Hilda je počela ogledati kruh, a kruh je Magdalena.

— Hilda je rasporedivala žene na rad. Njena okrugla liga u uniformi bila je učegnuta kaisem. U suprotnosti s ostalim dijelovima tijela njeni beskrivivo lice bilo je ruzno. Kiseo lice usidjence. Prebrojala je grupu žena odjevenih u sive vreće čije su noge bile umotane prljavim krpama. Znala je da među tim kržljavim izglađnjelim stvorovima nema nijedne starije od 50 godina i mrzila ih je tako i zato što su možda nekada bile lijepi i što će, ako prezive, biti ljepše od nje, Hilda.

— Eto, radujte se, to su VASI učimili od naših domova. Ja znam da vam je to milo! — Hilda je udarila dvije žene bićem.

Zene su počele da razgrču komade crepova i cigli. Danas su Magdaleni cigle izgledale tako teške da ih nije mogla pomaknuti. Ona se lagano savijala, trudila se, s mukom ih nosila dok cigle same nisu poispadale iz oslabljivih ruku. Pala je. U glavi joj se mutilo i nije imala snage da ustane. Nekoliko trenutaka je ležala stavlši ruku pod glavu-komadi cigala, crepova i ostala grada su joj se činili tako meki kao strugotina na krevetima u baraci. Među kamenjem spazila je tri nježno zelene travke. Ali, prišla je Hilda i udarila djevojku.

Magdalena je usta.

— Ti se ne žuriš! Blijeda si! Morat će vjerovati da te pošaljem u bolnicu na odmor! — reče nadzornica.

Magdalena pokaza broj, podigne se i nastavlja da radi. Ušla je u jednu rupu i spazila jednu žensku tašnu. Krišom ju je otvorila s nadom da će u njoj naći kruh. No Hilda je počela ogledati kruh, a kruh je Magdalena.

Razgovor s Nikolom Adžijom

ČOVJEK KOJI JE OTKRIO MEŠTROVIĆA

Susreo sam ga na Poljani. Lijepi sunčani dan izmamio je na šetnju osamdesetogodišnjaka Nikolu Adžiju. Iskoristio sam trenutak i prišao mu. Ljubazno se odazvao molbi i otvorio mi vrata jedinstvene zbirke skulptura i slike Ivana Meštrovića. Primjetio sam poznatu skulpturu »Ruke« za koju je A. G. Matoš svojevremeno kazao da je olicenje rada i ustrajnosti, a ja bih dodao da to može biti ruka radnika, seljaka ili ruka autora, svejedno ruka bilo čija koja voli rad i zna što hoće. Slijede »Autoportret«, »Portret narodnog heroja Božidara Adžije«, »Orači« i mnoge druge s religioznom tematikom, ali se i tu vide likovi seljaka drniške okolice, samo su dobili mitološko ime u mitološkom sadržaju.

Nazivima nekoliko ulja velikog kipara. Ulja na prvi pogled ne ostavljuju dublji dojam na čovjeka, ali kad ulazimo u njihovu suštinu, postaju nam draga, premda tu nema nešto osobito likovno vrijedno, jer Ivan Meštrović ostaje kipar, a slikarstvo je njegov usputni prilic, te je sentimentalno vratanje u rodnim krajima koje nije dobio univerzalni oblik njegove skulpture. Zbog toga su slike posebno interesantne, jer na njima caruje folklor, likovi seljaka uhaćeni iz trenutne vizije u sjećanjima. Vjerovatno će i ovi naslovi potvrditi ovo moje mišljenje: »Narodne kolo«, »Tri sestre« itd.

U prisutnosti te meštrovičevske atmosfere počinje razgovor s Ninom Adžijom, u početku »služben« da bi se pretvorio u sve prisniji.

Vi ste otkrili Meštrovića?

Molim vas ne shvatite da sam neskroman. Ja sam bio u komisiji Drniškog suda, što je slučajno odsjela u krčmi Bože Boječića 1.888. Primjetio sam na zidovima crteže Kraljevića Marka, Muse Kesedžije i drugih naših junaka. Posebno me zainteresiralo što su ispod slika bili napisani stihovi, ali ne iz pjesama nego novano sastavljeni. Pitao sam Božu, čiji su to radovi, rekao mi je da su to radovi čobanina Ivana Meštrovića, njegovog kumčeta. Odmah sam dobio još nekoliko radova. Skrenuo sam pažnju na njega. Radove sam poslao u zadarski »Narodni list«. Potudio sam se da Ivana doškoljemo i da mu nađemo mjesto, gdje bi se razvijao. Nas nekoliko skupljali smo mu potporu po 30. kruna mjesечно, dok je bio kod majstora Bilinića. Radovala nas je vijet da ga Spiličani zovu »čudo« od Vlaja«.

Vaše veze s Meštrovićem?

Dopisivali smo se sve dok nije umro. Žao mi je što je jedan dio korespondencije uništen. Stao mi je kako vidite sve što sam zatražio. A, eto mnogo sam i tražio.

(Zahvaljujući Nikolinom traženju, Drniš je dobio »Vrelo života« i »Orače«, koje je za Dom kulture Drniš izveo u kamenu akademski kipar Mate Čvrlijak uz asistenciju Slavke Živković.)

Prilikom posjete domovini 1959. Ivan Meštrović je bio s vama. Šta je rekao o vašoj zbirci?

Obećao mi je više radova, ali je video nedostatak prostora, što nas je obojicu sprječilo da zbirka bude bogatija. Vidite, mnoge skulpture su dobijene iz zagrebačkih galerija.

Da li ste imali Ivanove prve radove?

Imao sam dosta prvih Ivanovih radova. Ja sam ih slao u »Narodni list«, da obavijestim javnosti o talentu otavičkog čobanina. Mnoge sam dao Zemaljskom muzeju u Kninu. Čini mi se da me neopreznost koštala i da će zbirka kojoj će dati ime »Muzej Božidara Adžije« biti okrenjena zbog nedostatka tih radova.

Dobro, ali nije samo ovo dovoljno za muzej? (To je bilo moje »provokativno« pitanje.)

— Ne, nipošto. Vidite li knjige. Imam ih sada 2.000 komada. Posjedujem mnogo spisa i arhivskog materijala, a dosta dokumenata imam iz NOB i života mog brata.



Nikola Adžija

Dosta materijala će biti o životu vašeg brata Božidara Adžije i vašeg prijatelja Ivana Meštrovića, da li će još netko biti zaustavljen?

— (Nikola se začas trgnu i nastavi.) Za sve su ovdje vrata otvorena. Kompozitor Krste Odač (rođen u Sivru) obećao mi je dati nekoliko svojih originalnih rukopisa. Slično obćenje dao mi je Josip Kosor (rođen u Trbounju) ali je umro i nije ga ispunio. Obratit ću se uskoro njegovoj udovici. Drniš je dao mnoge velike i pored Meštrovića. Skrećem vam pažnju na nekoliko zbirki pjesama Ivana Beševića (rođen u Baljci).

A i za mlade su vrata otvorena. Htio bih da dadem svakom podršku, koji ima što da kaže i ostvari.

Razgovor se privodio krajem. Molio sam ga za fotografiju i jedva ga uvjerio da je neophodna. Skromni starac Nikola Adžija ne živi u sjeni velikana svog brata narodnog heroja Božidara Adžije i svog prijatelja Ivana Meštrovića, on radi da ih približi i da ostvari svoju veliku zamisao »Muzej Božidara Adžije« za koju će mu svakako biti zahvalni današnji i budući građani općine Drniš, i svi budući posjetioci Muzeja.

Slobodan Grubač,

Sjednica Savjeta za prosvjetu u Drnišu

OBIMAN POSAO

Na sjednici Savjet za prosvjetu Općinske skupštine Drniš saslušan je i odobren izvještaj o radu u prošloj godini, usvojen je program rada Odsjeka za prosvjetu te je dat prijedlog Fonda za školstvo o raspodjeli finansijskih sredstava za 1964. godinu.

Savjet za prosvjetu, koji je brojao 23 člana, postigao je dobre rezultate. Na devet održanih sjednica, on je analizirao rad škola na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine, osnovao je stručnu komisiju za pregled nastavnog rada u osnovnim školama i time uspješno našao zamjenu nezastupljenoj prosvjetno-pedagoškoj službi, pokrenio rad zamrlih stručnih aktivnih, analizirao doškolovanje 25 učitelja putem vanrednog studija na pojedinim odsjecima pedagoških akademija u Splitu i Šibeniku. Savjet za prosvjetu sredio je i stanje u sistemu stipendiranja, a najviše se bavio određivanjem osnovnih škola, forsirajući i jačajući centralne škole, stabilizirao je prilike u školama drugog stupnja.

Iako se već dulje vremena govori o samostalnom finansiranju u prosvjeti, objektivni uslovi u većini komuna nisu ujedno dobro doškolovanje 25 učitelja putem vanrednog studija na pojedinim odsjecima pedagoških akademija u Splitu i Šibeniku. Savjet za prosvjetu sredio je i stanje u sistemu stipendiranja, a najviše se bavio određivanjem osnovnih škola, forsirajući i jačajući centralne škole, stabilizirao je prilike u školama drugog stupnja.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Iako se već dulje vremena govori o samostalnom finansiranju u prosvjeti, objektivni uslovi u većini komuna nisu ujedno dobro doškolovanje 25 učitelja putem vanrednog studija na pojedinim odsjecima pedagoških akademija u Splitu i Šibeniku. Savjet za prosvjetu sredio je i stanje u sistemu stipendiranja, a najviše se bavio određivanjem osnovnih škola, forsirajući i jačajući centralne škole, stabilizirao je prilike u školama drugog stupnja.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnovnih škola u postojeće škole drugog stupnja, maloj zainteresiranosti za obrazovanje odraslih i slabom radu svojih komisija.

Slabosti u svom dosadašnjem radu, uočio je Savjet u nedovoljnoj brizi za uključivanje svršenih učenika osnov

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUCILISTA

Srijeda, 11. III — KAKO POMOĆI UCENICIMA U IZBORU ZVANJA. Panel diskusija u povodu »Mjeseca profesionalne orientacije«.

Srijeda, 18. III — O STANDARDU — BEZ PAROLA. Predavač: Krešimir Džeba, novinar »Vjesnika«.

Dvorana Društvenog doma (DIT). Početak u 19 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premjera američkog filma — VOLITE LI BRAHMSA — (do 15. III)

Premjera američkog filma — GULIVEROVA PUTOVANJA — (16—17. III)

»20. APRILA«: premjera američkog filma — DAJ DA SE VOLIMO — (do 15. III)

Premjera talijanskog filma — LIJEPI ANTONIO — (16—18. III)

DEZURNE LJEKARNE

Do 13. III — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Od 14—20. III — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.

MATIČNI URED

ROĐENI

Valentina, Ante Friganović i Zlatke Kovačević; Gordana, Jere i Tone Ljubić; Ante, Dane i Blaženke Knežević; Inosava, Mirke i Marije Ercegović; Tomislav, Ante i Zvjezdane Ferara; Jasmina, Borisa i Željke Čupin; Nenad, Divanisa i Grafen Arsovski; Lidija, Josipa i Ljubica Rajčić; Jelena, Krste i Ivanke Skočić; Ljubica, Petra Čubrić i Nedjeljke Cubrić; Milorad, Gojka i Draginja Brkić; Daniela, Marka i Darinka Crlić; Nastja, Ante i Veziljke Franić; Živana, Mate i Božice Grubišić; Ivica, Šime i Dragice Severdić; Mario, Marijana i Anke Spinjaca; Zdravko, Vice i Božice Peran; Branko, Vice i Božice Peran; Jadranka, Ivana i Janje Šupe; Josip, Krešimir i Milke Mrša i Ajka, Filipa i Šime Marinov.

VJENČANI

Gaćinović Dragoljub, student VPS — Andelić Mileva, student VPS i Dumnjak Ante, radnik — Gović Antula, domaćica.

UMRLI

Bean Marica rođ. Pender, stara 70 god.; Goretta Željko Krnoslava, stara 35 dana; Fileković Nurija pok. Murata, stara 34 godine; Marićić Rajna Ivanova, stara 41 god.; Čaleta Nikola pok. Ivana, stara 80 god.; Kovačević Snježana Marijina, stara 15 mjeseci i Soletić Milica rođ. Batić, stara 79 god.

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE - LOZOVAR

raspisuje

NATJEĆAJ ZA RADNO MIESTO TAJNIKA ŠKOLE

Uvjeti: srednja stručna sprema.

Rok natječaja 15 dana od dana objavljenja.

»VINOPLOD« VINARIJA SIBENIK

Komisija za zasnivanje i otkazivanje radnog odnosa, raspisuje

NATJEĆAJ

za popunjene radnog mesta

GLAVNI KNJIGOVODA (konter)

U slovi:

Srednja stručna spremna s najmanje 2 godine prakse na poslovima samostalnog knjigovode ili nepotpuna srednja stručna spremna sa 6 godina prakse na poslovima samostalnog knjigovode.

Plaća po pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka. Natječaj otvoren 15 dana po objavljenju.



Finalni proizvodi TLM »Boris Kidrić

Društvene prostorije-ali kakve?

Organizacija Socijalističkog saveza na području šibenske komune, naročito u posljednje vrijeme, postala je uistinu potpretač mnogih akcija. S tim u vezi, naravno, oživoje je i rad podružnica i mjesnih organizacija SSRN. Na brojnim sastancima raspravlja se o veoma značajnim pitanjima. To ujedno znači da je upravo takvima akcijama, što imaju za cilj aktiviranje svih naših građana, povjerenja, da tako kažemo, misija iznalaženja što prikladnijih i boljih odgovora na niz pitanja što se nameće u našoj svakidašnjici.

To je, nema sumnje, veoma važna konstacija. Ona ujedno svjedoči o punoj demokratizaciji našeg života i, još više, upućuje na nedvojben zaključak da su upravo podružnice i mjesne organizacije onaj prijek potreban filter svih planova i namjera organa narodne vlasti.

Međutim, usko s time povezano, čini nam se da treba kazati riječ dvije i o jednoj stvari. Radi se, naime, o izgledu prostorijskih adaptacija.

Obavijest potrošačima

Od 15. ožujka pa najdalje do početka turističke sezone, prodavaonica br. 4 poduzeće »Sishrane« (ex Šare-Tržnica), Ulica narodnog heroja Mira Višića br. 1, posloval će non-stop.

Uprrava »Ishrana«
Sibenik

ja u kojima se održavaju ti sastanci. Treba da postavimo pitanje kakve su te prostorije, kako se u njima može osjećati (i osjećati) član Socijalističkog saveza. Zapravo, u kakvoj, da je tako načinu, prostornoj atmosferi na traži riječ.

Bez sumnje, takav je zaključak,

Pisma građana

Ponovo se oštećuju klupe u gradskom perivoju

Komunalna ustanova »Zelenila« postavila je ovih dana pedesetak novih klupa u gradskom perivoju. Stare klupe, kao što je poznato, nestajale su iz godine u godinu ili su oštećivane od strane obijesnih pojedinača. I onaj mali broj što je preostao morao je biti zamijenjen novima. U nabavku novih klupa uložena su znatna finansijska sredstva. Međutim, tek što su postavljene, izvjestan broj klupa ponovno je postao predmetom obijesti nesavjesnih lica koji su ih stali oštećivati. U ovom času ne bi bilo na odmet da se u perivoju za izvjesno vrijeme postavi čuvat, koji bi u slučaju ponovnog oštećivanja klupa takva lica prijavio nadležnim organima, kako bi bila privredna zasluženo kazni. (s)

Zašto nema mineralne vode?

U posljednje vrijeme moglo se primijetiti da je u ugostiteljskim objektima i u trgovackim prodavaonicama ponestalo mineralne vode, koja je isto toliko potrebna koliko i drugi artikli. Možda za to krvnja ne leži isključivo na trgovackoj mreži, ali je isto tako sigurno da do ponestajanja mineralne vode nije smjelo doći. (b)

Oglasujte u „šibenskom listu“

Društveni plan i budžet na Općinskoj skupštini

U CETVRTAK 19. o. m. NA SJEDNICI OPĆINSKA SKUPSTINE glavna tačka dnevnog reda bit će rasprava o Društvenom planu i budžetu za 1964. godinu. Na dnevnom redu ove sjednice donijet će se više rješenja i odluka s područja privre-

de i komunalija šibenske općine. U raspravi o prijedlogu Društvenog plana užet će se u obzir više desetaka primjedaba i prijedloga koji su podnijeti na zborovima birača i na sastancima društveno-političkih organizacija ove komune.

300 milijuna dinara za komunalne radove

VOGODIŠNJI RADOVI koje će izvoditi komunalno poduzeće »Kamenar« iznosit će vrijednost od oko 300 milijuna dinara. Po red asfaltiranju dijela saobraćajnice Šibenik — Slapove Kraljeve, od Gulina do slapova, poduzeće će završiti radove na izgradnji nekoliko stanova za svoje radnike i službenike, te na pos-

lovnim objektima u predjelu Šipada. Isto tako ono će dovesti radove na uređenju Ulice Matije Gupca, Dubrovačke, Ulice 12. kolovoza 1941. i niza drugih ulica kao i radove na odapratnici prodavaonica za potrebe šibenskog poduzeća »Tkanina« i »Oro« iz Cetinja.

„Slobodna Plovidba“ obnavlja plovni park

SADASNI PLOVNI PARK, koji se inače pokazao zastarjelim i nerentabilnim, poduzeće »Slobodna plovidba« zamjenit će novim brodovima sa manjom nosivšću koji će vršiti prevoz robe po Mediteranu. To se predviđa učiniti slijedećih sedam godina, kada će ovo poduzeće raspolagati sa nekoliko plovnih jedinica do 1300 tona nosivosti. Poduzeće će već izvršilo nabavku dva broda kod brodogradilišta »Ivo-Lozovina-Mosor« u Trogiru. Današnji plovni park ovog

brodarskog poduzeća satoji se od pet većih i isto toliki broj manjih plovnih jedinica.

Predavanje novinara Krešimira Džabe

Novinar »Vjesnika« Krešimir Džeba, stručnjak za ekonomsku pitanja, gostovat će u srijedu 18. ovog mjeseca na Javnoj tribini »Srijedom u sedam«. Naslov njegovog predavanja je »O standardu — bez parola«.

RKUD „Kolo“ gostuje u Čehoslovačkoj

ZBOR PROSVJETNIH RADNIKA iz Lučenaca (CSR) pozvao je mješoviti zbor »Kolo« da u drugoj polovici kolovoza ove godine sudjeluje na centralnoj

proslavi, koja će se u tom gradu održati u povodu 20-godišnjice oslobođenja Čehoslovačke. Za ovaj nastup »Kolo« se već duže vrijeme intenzivno priprema.

Predavanje o profesionalnoj orientaciji učenika

U POVODU MJESECA PROFESIONALNE ORIENTACIJE aktivni upravitelj osnovnih škola saslušao je predavanje prof. Lazara Aksica o profesionalnoj orientaciji učenika kroz na-

stavne predmete. Ovo predavanje bilo je popraćeno prigodnim filmom. Ovaj skup prosvjetnih radnika šibenske općine organizirao je Zavod za zapošljavanje radnika.

Prvi gosti iz Austrije

HOTELSKO-TURISTIČKO PODUZEĆE »RIVIJERA« primit će u svom objektu na Zlarinu prve goste iz Austrije koji će nekoliko dana biti smješteni u hoteliku »Koralj«. Ovog mjeseca

poduzeće će otvoriti nekoliko svojih objekata. Tako je 8. o. m. otvoren hotel »Borovnik« u Tijesnom i motel u Pirovcu, a 15. o. m. gosti će moći koristiti usluge restorana na Martinskog.

Priredba Mužičke škole

OSNOVNA MUZICKA ŠKOLA priredila je 4. o. m. u Narodnom kazalištu prvu svoju ovogodišnju javnu produkciju na kojoj su nastupili učenici iz odjeljenja klavira, violine, duvačkih instrumenata, zatim zbor i gudački

sastav. Po prvi put publici su se predstavili orkestar harmonikaša i dječji orkestar. Zbor ove škole skladno je otpjevao nekoliko kompozicija domaćih autora, a publike se posebno dobio gudački sastav.

Duboko potreseni javljamo da je dugogodišnji i vrijeđni član našeg kolektiva


CUPIC MARIJA
bolničarka

nemadno preminula 3. III 1964. godine u 40. godini života. Sačuvat ćemo trajnu uspomenu na nezaboravljenu drugaricu.

KOLEKTIV DOMA NARODNOG ZDRAVLJA
D R N I S

Godišnja skupština plivačkog kluba „Šibenik“

Financijska sredstva - najveći problem



Plivalište u Crnici

U maloj dvorani Doma JNA u nedjelju je održana godišnja skupština plivačkog kluba „Šibenik“. Pored velikog broja članova i prijatelja ovog sporta, skupštini je prisustvovao i tajnik Općinskog saveza organizacija za fizičku kulturu Ante Bukić. Prošlogodišnja plivačka sezona bila je jedna od najboljih, kazano je u početku referata što ga je podnio predsjednik Silvestar Periša. Plivači, plivačice, vaterpolisti i skakači učestvovali su na svim podsavznim, zonskim, republičkim i saveznim takmičenjima.

Najviše uspjeha postigli su plivači. Na međunarodnom plivačkom prvenstvu Jugoslavije Mišo Martinović je osvojio treće mjesto u najtežoj plivačkoj disciplini (1.500 metara), odmah iz reprezentativaca Rogošića i Brinovca. Martinović je i na prvenstvu Hrvatske postigao dobre rezultate. Na prvenstvu Hrvatske pionir Edi Baica osvojio dva prvo mesta i to na 100 i 400 metara slobodno.

U takmičenju II savezne lige plivači i plivačice su osvojili šesto mjesto. To im je omogućilo da se i ove godine takmiče u II ligi.

Od devet prvenstvenih utakmica šibenski vaterpolisti su pobijedili osam puta. Na prvenstvu Hrvatske u Hvaru oni su osvojili drugo mjesto, što također predstavlja veliki uspjeh.

Dolaskom Bruna Grđovića, početkom prošlogodišnje sezone, osnovana je i skakačka ekipa, koja je svojim marljivim radom pokazala velik napredak.

FINANCIJSKA SREDSTVA — NAJVEĆI PROBLEM

U jednom dijelu referata kao i diskusiji govorilo se o pomankuju finansijskim sredstvima. I na svim sjednicama kluba to je bila glavna tema razgovora. U prošloj godini klub je od SOFK-e dobio 1.600.000 dinara. Međutim, rashodi su bili oko 4 milijuna. Poslovnu godinu klub je završio sa gubitkom od oko 1 milijun dinara.

Da bi se normalizirao rad u klubu, za ovu godinu potrebna su veća sredstva, jer naši građani žele da na bazenu vide kvalitetne pripredbe.

JOŠ SAMO FILTER UREDAJI

Plivački objekt je pri kraju gradnje. U prošloj godini završena je izgradnja higijenskih uređaja, tribine na zapadnoj strani bazena i betoniranje prilazi. Još ostaje da se postave filteruredaji i za to je potrebno oko 36 milijuna dinara.

RUDAR — ALUMINIJ 3:2 (2:1)

Rudar je primio u goste momčad iz Lozovca. Nastupivši nekompletan i u podmladenom sastavu, on je tjesnim rezultatom pobijedio Aluminij.

Teren je bio blatinjav, a igra pored svega živa i oštra. Golove su za Rudar postigli I. Ramljak (1), i Mrđen (2), a za Aluminij desna i lijeva spojka.

Utakmicu je dobro sudio T. Šikić iz Siverića. (c)



Zabilježeno

U predigri nedjeljnje utakmice „Šibenik“ — »Olimpija«, sašta se je druga ekipa »Šibenika« s »Galebom«. Nakon ravnopravne igre pobijedio je »Šibenik« sa 4:2 (1:1). U drugoj ekipi »Šibenika« nastupilo je nekoliko prvotimaca, kao što su Marinčić i Mikšić. Pred oko 1000 gledalaca utakmicu je sa greškama vodio Vukorepa.

* * *

U čast proslave Dána žena - 8. marta SD »Mladost« je organizirala dvodnevni turnir u košarki. Na turniru je učestvovalo četiri ekipi i to: Mladost I i II, Gimnazijalac i Galeb. Prvo mjesto pripalo je »Mladosti« I. Drugo mjesto osvojili su košarkaši »Gimnazijalca«.

* * *

Na kuglani KK »Šubićevac« završeno je ovogodišnje prvenstvo Šibenika u kuglanju po međunarodnom sistemu. U ekipnoj konkurenциji prvo mjesto osvojili su kuglaši »Šubićevca«, koji su u četvrti kruga oborili 18.415 čunjeva. Drugo mjesto pripalo je prošlogodišnjem prvaku »Galebu«, »Metalac« je treći, »Lokomotiva« četvrti, dok je »Zanatlija posljednji.

U pojedinačnoj konkurenциji do sada vodi Pilić (Lokomotiva) sa 805 oborenih čunjeva ispred Baranovića (Šubićevac) sa 803 čunjeva.

* * *

Ovih dana na odsluženje vojnog roka odlazi jedan od najboljih šibenskih plivača i vaterpolista Pema Slaven. Osim nje, odlazi i vaterpolista Joško Caleta.

* * *

Plivači Subašić i Jelušić više neće braniti boje »Šibenika«. Oni su početkom ove godine potpisali pristupnicu za zagrebačku »Mladost«.

— da —

Druga savezna nogometna liga

Pobjeda u prvom poluvremenu

ŠIBENIK - OLIMPIJA 2:1 (2:0)

Stadion »Rade Končara«. Gledalaca: 3000. Vrijeme prohладno s laganim vjetrom, teren dobar. Strijelci: Kapičić u 17. (autogol) i Perasović u 42. minuti za »Šibenik«, a Rudinski u 74. minuti za »Olimpiju«. Sudac: Čakan iz Beograda.

»ŠIBENIK«: Sirković, Friganović, Marenčić, Žepina, Miljević, Stošić, Perasović, Stanišić, Orošnjak, Aralica, Rora. »OLIMPIJA«: Zabjajk, More, Jovičević, Kokot (Srbu), Kulešović, Kapičić, Frančeskin, Mladenović, Zagore, Rudinski, Corn.

U susretu s renomiranom ekipom iz Ljubljane i jednim od glavnih pretendentata za naslov prvaka zapadne skupine II lige »Šibenik«, je naročito u prvom poluvremenu, bio bolja, povrtnovnija i efikasnija momčad, te je zasluzeno osvojio dva vrijedna boda. U tom dijelu utakmice domaći su u potpunosti nadirali goste, koji gotovo ni jednom nisu opasnije ugrozili domaća vrata. Obrambeni red »Olimpije« u prvih 45. minuta imao je punе ruke posla i baš zahvaljujući neefikasnosti domaćeg navalnog reda, Zabljak je samo dva puta vadio loptu iz mreže. Pobjeda je u prvom poluvremenu trebala biti izražena sa većim brojem zgoditaka, jer su Perasović, Stanišić i Orošnjak bili nekoliko puta na domaćim protivničkim vratima. Pa ipak dva gola prednosti iz tog dijela bili su dovoljni domaćoj ekipi da u drugom poluvremenu osigura pobjedu. U tom dijelu obe ekipi prikazale su prično rastrganu igru, a nakon smanjenja rezultata u 74. minuti »Šibenik« je s uspjehom odlojivao stalnim napadima »Olimpije«. Koliki je bio pritisak gostiju vidi se i po broju udaljivih

Od tada pa do kraja prvog poluvremena »Šibenik« izvodi napade za napadom i u 17. minuti greškom gostujuće obrane pao je prvi zgoditak. Aralica je negdje sa sredine terena uputio loptu prema golu i na nju su skočili Zabljak i Kapičić. Ovaj umjesto da je odbio u polje zahvatilo je tako nespretno glavom, da je lopta odsjela u mrežu. Domaći i dalje vrše pritisak i nekoliko oštreljih udaraca odlaži pored ili preko golja. Najidealniju šansu imao je Aralica u 40. minuti kad je iznad nekoliko igrača oštreljivao šutirao pored stativa. Dvije minute kasnije Perasović je na centaršut Rore uputio oštreljivac koji je pogodio desni donji ugao — 2:0.

U drugom poluvremenu Frančeskin i Rudinski bili su u izvanrednoj poziciji da zatrese mrežu. Zbog brzopletosti Frančeskina to nije uspjelo, a u drugom slučaju Sirković je oštreljivac Rudinskog skrenuo u korner. U 65. minuti Stanišić je tukao u vratara, a malo kasnije sličnu priliku nije realizirao Rora. U 74. minuti Rudinskom je posljive niza napada uspjelo da smanji omjer na 2:1.

Sudac Čakan iz Beograda u više navrata sjeckao je igru i nije poštivao prednost. Inače njegove greške nisu utjecale na rezultat.

rezultati XVII KOLA

Šibenik — Olimpija 2:1, Lokomotiva — Varteks 2:1, Borac — Sloboda 1:0, Šparta — Zagreb 0:0, Celik — Slavonija 0:0, Istra — Maribor 1:1, Bosna — BSK 1:1, Borovo — Famos 1:1.

TABLICA

Zagreb	17	11	4	2	32:12	26
Borac	17	10	2	5	31:25	22
Maribor	17	8	4	5	36:16	20
Lokomotiva	17	7	5	5	22:22	19
Olimpija	17	7	4	6	28:15	18
Čelik	17	6	6	5	19:18	18
Sloboda	17	8	2	7	32:31	18
Slavonija	17	6	4	7	26:26	16
Borovo	17	6	4	7	23:23	16
Varteks	17	5	6	6	23:23	16
BSK	17	5	5	7	18:19	15
Šibenik	17	5	5	7	20:26	15
Famos	17	5	5	7	22:33	15
Bosna	17	4	7	6	14:24	15
Istra	17	6	2	9	18:29	14
Sparta	17	2	5	10	18:36	9

PAROVI XVII KOLA

Slavonija — Šibenik, Varteks — Šparta, Zagreb — Borovo, Sloboda — Bosna, Maribor — Čelik, Olimpija — Lokomotiva, BSK — Istra, Famos — Borac.

U Kninu osnovan Općinski odbor za rekreaciju i fizički odgoj

radnički sportskih djelatnosti. To ne znači da će se slično obedinjavati provesti i u osnovnim organizacijama. Aktivnost dosadašnjih društava »Partizana« odvijat će se i dalje kao i komisija ili odbora za radničke sportske djelatnosti i radnim organizacijama.

Novoformirani Općinski odbor »Partizana« za rekreaciju i fizički odgoj usmjeravat će rad u osnovnim organizacijama na taj način da se postigne masovnost, da se organiziraju raznovrsni oblici za rekreaciju i fizički odgoj radnih ljudi, pomaže izgradnja fiskulturnih terena, organiziraju takmičenja itd.

Na osnivačkoj skupštini usvojen je statut nove općinske organizacije za rekreaciju i fizički odgoj. (m)

Dalmatinska zonska liga

DOŠK pobijedio Dinaru

Kako se igra približuje poluvremenu, Došk-ove navale jenjavaju, a inicijativu preuzima, Dinar, ali ona svoju terensku nadmoć ne može da realizira, jer su njegovi navalni igrači bez završnog udarca.

U početku II poluvremena odvija se igra u znaku lake terenske nadmoći domaćih. Takvo stanje traje sve do 65. minute igre, a onda se snage izjednačuju da svršetak igre opet protekne u nadmoći Dinare.

U tom dijelu igre naročito se ističe najbolji igrač Dinare Petković.

Igra u drugom poluvremenu gubi na tempu, a u kvalitetu pada ispod ligaških susreta.

Istakli su se kod Doška Čosić i M. Nakić, a kod Dinare najbolji je bio Petković.

Susret je dobro vodio savezni sudac Anićić iz Splita. (c)

POLET - METALAC 1:2

U prvenstvenoj nogometnoj utakmici koja je u nedjelju odigrana u Zablaću sastali su se domaći »Polet« i »Metalac« iz Zadra. Poslije veoma žive i oštре igre gosti su pobijedili sa 2:1. Domaća ekipa nije uspjela iskoristiti jedanaesterac. Jedini zgoditak za domaće postigao je Čatlak, a za gosje Stanišić i Jelenković. Utakmica je u drugom poluvremenu poprimila buran tok, tako da je sudac Vukasović iz Splita bio prisiljen isključiti iz igre dvojicu igrača »Poleta«. Pošto je utakmica završila, na terenu je došlo do incidenta u kojem su domaći igrači i publika pokušali napasti suce ove utakmice, ali je sve dobro svršilo zahvaljujući intervenciji organa Narodne milicije iz Šibenika.

Ponešeni brzim vodstvom, domaći igrači oštrot napadaju i u 9. minuti Čular je vrlo lijepo nabacio pred gol Čosiću, a on je oštreljivac kraj gola. I Bjegović je u trku snažno tukao u desni gornji ugao pa je Čular morao požrtvovnim skokom izbaciti loptu u korner.

Poštovanje igrača i publika pokušali napasti suce ove utakmice, ali je sve dobro svršilo zahvaljujući intervenciji organa Narodne milicije iz Šibenika. Stanje bolesnice bilo je kritično. U intervalima od minut i po do dva njeno tijelo potresali su strahoviti grčevi. Bez obzira na teško Jevdokijino stanje, liječnik je odlučio da je preveze u Kišenjev. Punih 48 sati Jevgenij Tjelozér nije odlazio od Jevdokijine postelje, čiji je život visio o koncu.

Ovih dana Jevdokija Fedorenko vratila se kući — zdrava. Jevdokija je majka šestoro djece, a za nepuni mjesec dana navršit će 60 godina života. U pismu, što ga je pisala liječniku, javila je da se osjeća dobro i da radi na gospodarstvu.

Mladi sovjetski liječnik Jevgenij Tjelozér vratio je u život seljanku Jevdokiju Fedorenko koja je u sat i po vremena klinički dva puta — umrla. Bolesnica je imala tetanus u teškoj formi. Po Jevdokiju, koja živi u jednom selu na jugu Moldavске republike, iz Kišenjeva bio je upućen specijalni sanitetski avion u kojem su se već nalazili kirurg Tjelozér i medicinska sestra.